

PREMIUM OSIGURANJE a.d. Banja Luka

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2025. GODINU
SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA

Banja Luka, februar 2026. godine

SADRŽAJ

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	3
OBRAZCI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	7
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	13

Društvo za reviziju i poresko savjetovanje "ADITON" doo Banja Luka - Ul. V.Pelagića 24/26
Tel./faks.:+387 51 214-670 mobilni +387 65 522-723 ■ www.aditon.rs.ba ■ e-mail: aditon.doo@gmail.com
MBS 1-12461-00 ■ MBR 1954601 ■ JIB kod PU RS 4401613680003 ■ IB kod UIO 401613680003
Upisani i uplaćeni osnovni kapital 5.000 KM ■ Ž-R kod "NLB Banke" B.Luka br. 5620990001398361

**VLASNICIMA I UPRAVI
PREMIUM OSIGURANJE a.d. Banja Luka**

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja PREMIUM OSIGURANJE a.d. Banja Luka (u nastavku teksta: Društvo), koji sadrže izvještaj o finansijskoj poziciji (Bilans stanja) na dan 31.12.2025. godine, izvještaj o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha), izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prezentuju fer i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2025. godine, finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Osnov za mišljenje

Sproveli smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti, prema navedenim standardima, dodatno su opisane u pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo, u skladu sa Etičkim kodeksom IESBA za profesionalne računovođe (Kodeks IESBA), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo etičke obaveze u skladu sa zahtjevima iz Kodeksa IESBA. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući za pružanje osnove za davanje našeg mišljenja.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati navedene ostale informacije i razmotriti jesu li ostale informacije značajno u suprotnosti sa finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili su na drugačiji način značajno pogrešno prikazani.

Ako, zasnovano na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. Ostale izvještaji i analize koje se odnose na obavezna izvještavanja Društva prema Agenciji za osiguranje Republike Srpske su izrađeni kao posebni separati u kojima su navedena i naša izjašnjenja u vezi sa informacijama i sadržajem tih izvještaja / analiza.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su najznačajnija u vršenju revizije finansijskih izvještaja za tekući period.

Kao ključna pitanja odredili smo sljedeće:

Ključno pitanje revizije	Provedene revizorske procedure
Istinita i fer prezentacija kratkoročnih finansijskih plasmana	
<p>Društvo je u svojim finansijskim izvještajima koji završavaju na dan 31.12.2025.godinu iskazalo 20.099.555 KM kratkoročnih finansijskih plasmana.</p> <p>Prema tvrdnjama uprave ukupna vrijednost plasmana nije sporna ni po pitanju postojanja ni po pitanju njihove naplativosti, odnosno vrijednosti.</p>	<p>Izvršili smo usaglašenje analitičke i sintetičke evidencije plasmana i nismo našli nikakva odstupanja.</p> <p>Strukturu plasmana čine obveznice i akcije emitovane na banjalučkoj berzi. Pregledali smo ugovore koji su bili osnova za evidentiranje promjena u okviru ove pozicije te nismo našli greške ni po osnovu prometa, odnosno primjene ugovorenih uslova, ni po osnovu pravilnog evidentiranja takvih poslovnih događaja u poslovnim knjigama.</p>

Ključno pitanje revizije	Provedene revizorske procedure
Adekvatnost visine sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda za poslove neživotnih osiguranja	
<p>Društvo je u svojim finansijskim izvještajima koji završavaju na dan 31.12.2025.godinu iskazalo 19.863.706 KM rezervi za prenosne premije, te 5.054.576 KM u korist rezervacije za štete.</p> <p>Osim navedenog, minimalni garanti fond neživotnih osiguranja za Premium osiguranja a.d. utvrđen je u visini od 7.000.000 KM, dok je za vrijeme trajanja dozvole za rad Društvo obavezno 50% definisanog iznosa da drži u vidu namjenskih depozita ili hartija</p>	<p>Izvršili smo usaglašenje analitičke i sintetičke evidencije rezervisanja i nismo našli nikakva odstupanja.</p> <p>Takođe, predmet kontrole obuhvatao je i pregled plasmana Društva u cilju usaglašavanja vrijednosti koja je iskazana u finansijskim izvještajima Društva sa tržišnom vrijednosti na dan bilansa. Osim pomenutih kontrola, tokom ispitivanja adekvatnosti nivoa tehničkih rezervi korišteni su zaključci ovlaštenog aktuara o strukturi uspostavljenih rezervi, kao i adekvatnosti i dovoljnosti sredstva koja su izdvojena u korist minimalnog garantnog fonda.</p>

<p>od vrijednosti.</p> <p>Prema tvrdnjama uprave visina tehničkih rezervi kao i minimalnog garantnog fonda nije sporna ni po pitanju postojanja ni po pitanju njihove naplativosti, odnosno vrijednosti.</p>	<p>U cilju provjere zaključaka, angažovan je naš interni stručnjak za oblast osiguranja u cilju testiranja i provjere pretpostavki koje su iznešene u aktuarskom izvještaju.</p> <p>Sve navedeno poslužilo je u svrhu potvrde fer i istinitog iskazivanja pozicija rezervi za prenosne premije, rezervacije za štete, ali i poštovanja zakonski propisanog nivoa sredstva koji se izdvaja za minimalni garantni fond Društva.</p>
--	---

Odgovornosti menadžmenta i upravnog odbora za pripremanje finansijskih izvještaja

Menadžment je odgovoran za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za interne kontrole neophodne da bi se omogućilo sastavljanje i objektivna prezentacija finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne greške nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

U pripremi finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa nečelom stalnosti (going concern), objelodanjivanja pitanja vezana za stalnost poslovanja i njegovo korištenje u računovodstvu, osim ako menadžment ne namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realnu alternativu osim da izvrši likvidiranje.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su da pružimo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne greške, bilo zbog prevara ili grešaka i da izdamo revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalne greške kada one postoje. Greške mogu da proizađu iz kriminalnih radnji i grešaka i smatraju se značajnim ako, pojedinačno ili zbirno, mogu uticati na ekonomske odluke donosioca donesene na osnovu finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije, obavljene u skladu sa MSR, izrazili smo profesionalno mišljenje i zadržali profesionalni skepticizam tokom postupka revizije. Takođe smo:

- Identifikovali i procijenili rizike nastanka materijalno značajnih pogrešaka u finansijskim izvještajima, uzrokovanih prevaram ili greškom,
- Osmislili i sproveli revizorske procedure kao odgovor na ove rizike i prikupili revizorske dokaze koji su dovoljni i adekvatni da pruže osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajne materijalne pogreške koja je posljedica prevare je veći od one koja je rezultat greške, jer prevara može podrazumijevati dosluh, krivotvorenje, namjerno izostavljanje, pogrešne interpretacije, kao i zaobilaženje interne kontrole
- Postigli razumijevanje interne kontrole koja je relevantna za reviziju, u cilju kreiranja revizijskih procedura, koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti interne kontrole Društva;
- Procijenili adekvatnosti korišćenih računovodstvenih politika, kao i razumnosti računovodstvenih procjena i povezanih objelodanjivanja menadžmenta;

- Kreirali zaključak o adekvatnosti upotrebe načela stalnosti poslovanja u računovodstvu, i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji značajna neizvjesnost u vezi sa događajima i uslovima koji mogu dovesti do značajne sumnje u mogućnost Društva da nastavi sa poslovanjem. Ukoliko zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, dužni smo da u svom revizorskom izvještaju skrenemo pažnju o ovim objavljivanjima u finansijskim izvještajima, ili ako takva objavljivanja nisu adekvatna, da modifikujemo mišljenje. Naši zaključci su zasnovani na revizijskim dokazima koji su prikupljeni do dana izrade revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili okolnosti mogu prouzrokovati prestanak poslovanja Društva;
- Procijenili sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući objavljivanja, i da li finansijski izvještaji predstavljaju transakcije i događaje na način na koji se postiže fer prezentacija;
- Ostvarili smo komunikaciju sa upravom, u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom obavljanja revizije i značajnih rezultata revizije, uključujući bilo koje značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.
- Takođe smo dali upravnom odboru izjave da smo usaglašeni sa relevantnim etičkim zahtjevima vezanim za nezavisnost, kao i u vezi sa ostalim pitanjima za koje je razumno očekivati da mogu da utiču na našu nezavisnost, a tamo gdje je primjenjivo, i mjere povezane sa zaštitom od tih prijetnji.

Ostvarena je komunikaciju sa upravom, u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom obavljanja revizije i rezultatima revizije, uključujući nedostatke interne kontrole ako su iste identifikovane tokom revizije.

Takođe smo dali upravi izjave da smo usaglašeni sa relevantnim etičkim zahtjevima vezanim za nezavisnost, kao i u vezi sa ostalim pitanjima za koje je razumno očekivati da mogu da utiču na našu nezavisnost, a tamo gdje je primjenjivo, i mjere povezane sa zaštitom od tih prijetnji.

Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određena su ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja prilikom provođenja revizije i kao takva predstavljaju ključna pitanja revizije. Pomenuta pitanja opisana su u ovom izvještaju, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili kada, u izuzetnom rijetkim okolnostima, revizor ocjeni da objelodanjivanje pitanja ne treba da bude saopšteno, jer je razumno očekivati da negativne posljedice suopštavanja prevaziđu koristi za korisnike ovog izvještaja

Partner angažovan u postupku revizije čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Miliwoje Đurić.

Broj: 02/26
Banja Luka, 03.02.2026.god



Ovlašćeni revizor
Miliwoje Đurić

Aditon d.o.o.
Vase Pelagića 24-26
78000 Banja Luka

OBRAZCI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

BILANS STANJA

Aktiva Na dan 31.12.2025.godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	AKTIVA - A. STALNA IMOVINA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	001	12.393.097	2.180.453	10.212.644	10.669.560
1	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	165.627	101.821	63.806	47.613
010, 019	dio 1. Ulaganja u razvoj	003				
011, 019	dio 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, 019	dio 3. Goodwill	005				
013, 019	dio 4. Softver i ostala prava	006				
014, 019	dio 5. Ostala nematerijalna sredstva	007	165.627	101.821	63.806	47.613
015, 016, 019	dio 6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	008				
2	II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	009	6.941.885	2.078.632	4.863.253	4.555.893
020, 029	dio 1. Zemljište	010				
021, 029	dio 2. Biološka sredstva	011				
022, 029	dio 3. Građevinski objekti	012	165.657	11.551	154.106	156.260
023, 029	dio 4. Postrojenja i oprema	013	1.550.424	744.542	805.882	722.892
024, 029	dio 5. Investicione nekretnine	014	2.184.796		2.184.796	1.798.516
025, 029	dio 6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015				
026, 029	dio 7. Ostala osnovna sredstva	016	3.041.008	1.322.539	1.718.469	1.878.225
027, 028, 029	dio 8. Avansi i nekretnine, biološka sredstva, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	017				
3	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	5.285.585		5.285.585	6.066.054
030, 039	dio 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019	508.541		508.541	508.541
031, 039	dio 2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020				
032, 039	dio 3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021	762.471		762.471	876.842
033, 039	dio 4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022				280.000
034, 039	dio 5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	197.280		197.280	233.922
035, 039	dio 6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024				
036, 039	dio 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	025	2.933.745		2.933.745	2.933.745
037, 039	dio 8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026				
038, 039	dio 9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	883.548		883.548	1.233.004
041, 042, 049	dio IV OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028				
040, 049	dio V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029				

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	B. TEKUĆA IMOVINA (031 + 036 + 062 + 063)	030	28.712.068	477.671	28.234.397	20.514.132
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	7.547		7.547	10.477
100 do 109	1. Zalihe materijala	032				
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033				
140 do 149	3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	034				
150 do 159	4. Dati avansi	035	7.547		7.547	10.477
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037 + 046 + 047 + 048 + 058 + 061)	036	24.356.588	477.671	23.878.917	16.264.495
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	2.224.081	221.133	2.002.948	1.583.149
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038				
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	2.218.647	221.133	1.997.514	1.577.321
202, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040				
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041				
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	042				
206, dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	043				
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044	5.434		5.434	5.828
208, dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045				
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	291.255	256.538	34.717	212.629
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	476.311		476.311	339.670
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	20.099.555		20.099.555	13.112.758
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica – matična i zavisna	049				
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050				
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	24.306		24.306	68.597
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052				
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053				
235, dio 239	đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	054				
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055	18.813.903		18.813.903	13.044.161
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056	1.261.346		1.261.346	
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057				
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	058	1.265.386		1.265.386	1.016.289
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	059				
241 do 249	b) Gotovina	060	1.265.386		1.265.386	1.016.289
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061				
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	4.347.933		4.347.933	4.239.160
278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063				
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001 + 030 + 064)	065	41.105.165	2.658.124	38.447.041	31.183.692
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	1.478.138		1.478.138	9.027
	Đ. UKUPNA AKTIVA (065 + 066)	067	42.583.303	2.658.124	39.925.179	31.192.719

Lice sa licencom

Jovo Šarčević

Lice ovlašteno za zastupanje:

Bojan Burazor

BILANS STANJA
Pasiva
Na dan 31.12.2025.godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA - A. KAPITAL (102 – 109 + 110 – 111 + 112 + 118 + 119 – 120 + 121 – 124)	101	11.262.532	9.632.789
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	8.930.000	7.890.000
300	1. Akcijski kapital	103	8.930.000	7.890.000
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Državni kapital	105		
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106		
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom	107		
309	6. Ostali kapital	108		
310 do 312	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	300.639	224.955
322	1. Zakonske rezerve	113	300.639	224.955
323	2. Statutarne rezerve	114		
324	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	115		
325	4. Rezerve za sopstvene akcije	116		
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	117		
330, 331, 332, 334 i 336	VI REVALORIZACIONE REZERVE	118		
333	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119		
335	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (122 + 123)	121	2.031.893	1.517.834
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	10.150	4.151
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	2.021.743	1.513.683
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+ 126)	124		
350	1. Gubitak ranijih godina	125		
351	2. Gubitak tekuće godine	126		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127		
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	130		
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131		
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132		
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133		
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134		
407	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135		
409	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136		
	V. OBAVEZE (138 + 147)	137	27.184.509	21.550.903
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138	1.746.633	1.887.931
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	142		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143	1.746.633	1.887.931
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144		
418	7. Odložene poreske obaveze	145		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (148 + 156 + 160 +	147	25.437.876	19.662.972

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	161 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)			
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148		2.105
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	151		
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152		2.105
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153		
427	đ) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	154		
429	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	155		
43	2. Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa (157 do 159)	156		
430 i 431	a) Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa	157		
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz reosiguranja i retrocesije	158		
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	159		
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	160		4.186
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162 + 163)	161	222.713	200.627
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	217.155	196.212
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	5.558	4.415
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	115.550	150.067
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	87.245	68.802
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	94.086	64.851
497	8. Odložene poreske obaveze	167		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	24.918.282	19.172.334
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	19.863.706	16.084.902
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171		
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	5.054.576	3.087.432
495	đ) Rezervisanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	176	38.447.041	31.183.692
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	1.478.138	9.027
	Đ. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	178	39.925.179	31.192.719

Lice sa licencom

Jovo Šarčević

Lice ovlašteno za zastupanje:

Bojan Burazor

BILANS USPJEHA**U periodu od 01.01.2025.-31.12.2025.godine**

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212)	201	34.158.289	25.181.828
60	1. Prihod od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)	202		
600, 602, 605	a) Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	203		
601	b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja	204		
603	v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi štete životnih osiguranja	205		
604	g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retrocesija	206		
606 do 609	d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja	207		
610 do 619	2. Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	208	32.740.041	24.469.968
620 do 629	3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi štete neživotnih osiguranja	209	1.751	23.233
630 do 639	4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	210	738.902	352.388
640 do 649	5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	211	11.387	9.258
650 do 659	6. Drugi poslovni prihodi	212	666.208	326.981
	II POSLOVNI RASHODI (214 + 236)	213	32.739.529	24.608.891
	1. Funkcionalni rashodi (215 + 225 + 231)	214	14.718.565	10.086.308
50	1.1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose (216 do 224)	215	394.761	229.821
500	a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja	216		
501	b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja	217		
502	v) Doprinosi za preventivu	218	5.500	1.040
503	g) Vatrogasni doprinos	219		
504	d) Doprinosi Zaštitnom fondu	220	330.666	183.228
505	đ) Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravanje rizika	221		
506	e) Doprinosi propisani posebnim zakonima	222		
507	ž) Povećanje drugih tehničkih rezervi	223		
509	z) Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	224	58.595	45.553
51	1.2. Naknade štete, ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja (226 do 230)	225		
510, 513	a) Naknade štete, ugovorenih iznosa i udjela u šteti životnih osiguranja	226		
511	b) Naknade štete i ugovorenih suma dobrovoljnog penzijskog osiguranja	227		
512, 514	v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	228		
515, 516, 517	g) Rezervisanja za štete, udjele u šteti i ostala rezervisanja po osnovu životnih osiguranja	229		
518	d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja	230		
52	1.3. Naknade štete i ostale naknade neživotnih osiguranja (232 do 235)	231	14.323.804	9.856.487
520, 521, 522, 524	a) Naknade štete, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u šteti neživotnih osiguranja	232	10.885.490	7.947.507

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
523, 525	b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	233	732.268	479.991
528	v) Rashodi po osnovu bonusa i popusta neživotnih osiguranja	234		
526, 527, 529	g) Rezervisanja za štetu, udjele u šteti i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	235	2.706.046	1.428.989
	2. Troškovi sprovođenja osiguranja (237 + 240 + 246)	236	18.020.964	14.522.583
53	2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (238 + 239)	237	827.545	670.913
530	a) Troškovi amortizacije	238	827.545	670.913
533 do 539	b) Troškovi rezervisanja	239		
54	2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi (241 do 245)	240	13.459.508	11.393.331
540	a) Troškovi materijala, goriva i energije	241	254.094	291.147
541	b) Troškovi provizija	242	5.773.988	4.283.366
542, 543	v) Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	243	5.508.009	5.165.199
544, 545, 547, 548, 549	g) Nematerijalni troškovi	244	1.788.720	1.532.637
546	d) Troškovi poreza i doprinosa	245	134.697	120.982
55	2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (247 + 248)	246	3.733.911	2.458.339
550	a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada	247	3.096.325	1.853.617
552 do 559	b) Ostali lični rashodi i naknade	248	637.586	604.722
	III POSLOVNI DOBITAK (201 – 213)	249	1.418.760	572.937
	IV POSLOVNI GUBITAK (213 – 201)	250		
66	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 255)	251	1.030.999	790.329
660, 661	1. Finansijski prihodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica	252		
662	2. Prihodi od kamata	253	986.973	746.940
663	3. Pozitivne kursne razlike	254	212	188
664, 665, 669	4. Ostali finansijski prihodi	255	43.814	43.201
56	II FINANSIJSKI RASHODI (257 do 260)	256	59.354	58.572
560, 561	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	257		
562	2. Rashodi kamata	258	59.011	56.251
563	3. Negativne kursne razlike	259	343	4
564, 565, 569	4. Ostali finansijski rashodi	260		2.317
	III DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (249 + 251 – 256) ili (251 – 256 – 250)	261	2.390.405	1.304.694
	IV GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (250 + 256 – 251) ili (256 – 251 – 249)	262		
67	V. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (264 do 267)	263	129.875	99.335
670, 671	1. Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	264	9.152	12.911
672	2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	265		
676	3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	266		
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Ostali prihodi	267	120.723	86.424
57	II OSTALI RASHODI (269 do 272)	268	495.824	121.696
570, 571	1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	269		2.903
572	2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti	270		

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
575	3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	271		
573,574,576, 577 i 579	4. Ostali rashodi	272	495.824	118.793
	III DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (263 – 268)	273		
	IV GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (268 – 263)	274	365.949	22.361
68	G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE - I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (276 do 278)	275	288.451	547.815
680, 681, 682	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	276		
683	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	277		122.405
684 do 689	3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	278	288.451	425.410
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 do 282)	279	154.750	207.696
580, 581, 582	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	280		
583	2. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	281	114.371	142.014
584 do 589	3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	282	40.379	65.682
	III DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (275 – 279)	283	133.701	340.119
	IV GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (279 – 275)	284		
690	d. Dobitak poslovanja koje se obustavlja	285		
590	đ. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	286		
691, 692	E. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	287		
591, 592	Ž. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	288		
	Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA - 1. Dobitak prije oporezivanja (261 + 273 + 283 + 285 + 287 – 262 – 274 – 284 – 286 – 288)	289	2.158.157	1.622.452
	2. Gubitak prije oporezivanja (262 + 274 + 284 + 286 + 288 – 261 – 273 – 283 – 285 – 287)	290		
721	I. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	291	136.414	108.769
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	292		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	293		
	J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA - 1. Neto dobitak tekuće godine (289 – 290 – 291 – 292 + 293)	294	2.021.743	1.513.683
	2. Neto gubitak tekuće godine (290 – 289 + 291 + 292 – 293)	295		
	K OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU - I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (297 do 302)	296		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	297		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	298		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	299		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	300		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	301		

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	6. Ostali dobiti utvrđeni direktno u kapitalu	302		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (304 do 308)	303		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	304		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	305		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	306		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	307		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	308		
	L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (296 – 303) ili (303 – 296)	309		
	LJ. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	310		
	M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (309 ± 310)	311		
	N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (294 ± 311)	312		
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (295 ± 311)	313		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	314		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	315		
	Obična zarada po akciji	316		
	Razrijeđena zarada po akciji	317		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	318	145.12	137.77
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	319	145.17	137.75

Lice sa licencom

Jovo Šarčević

Lice ovlašteno za zastupanje:

Bojan Burazor

TOKOVI GOTOVINE**U periodu od 01.01.2025.-31.12.2025.godine**

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	38.597.462	30.633.954
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	36.975.919	28.771.560
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		5.396
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.621.543	1.856.998
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	31.924.083	26.614.442
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	10.929.329	8.020.249
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	0	0
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	567.272	459.563
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	3.246.973	2.628.348
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	15.275.790	13.816.464
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	0	1.589
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	98.770	131.747
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.805.949	1.556.482
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	6.673.379	4.019.512
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	516		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	4.273.899	4.445.185
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	992.692	811.889
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	820.971	584.543
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	2.460.236	3.048.753
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	9.044.835	8.264.757
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	6.921.342	6.222.166
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	377.540	296.267
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.745.953	1.746.324
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	4.770.936	3.819.572
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	1.653.346	372.000
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537	1.261.346	
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	392.000	372.000
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (531 – 536)	543		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	1.653.346	372.000
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	42.871.361	35.079.139
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	42.622.264	35.251.199
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	249.097	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		172.060
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.016.289	1.188.349
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549 + 547 – 548 + 550 – 551)	552	1.265.386	1.016.289

Lice sa licencom

Jovo Šarčević

Lice ovlašteno za zastupanje:

Bojan Burazor

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Na dan 31.12.2025.godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20 . godine	901	7.000.000	158.455	1.332.651	8.491.106		8.491.106
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902						
	3. Efekti ispravke grešaka	903						
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20 . godine (901 ± 902 ± 903)	904	7.000.000	158.455	1.332.651	8.491.106		8.491.106
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905			1.513.683	1.513.683		1.513.683
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906						
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907			1.513.683	1.513.683		1.513.683
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908	890.000			890.000		890.000
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909						
	10. Objavljene dividende	910			372.000	372.000		372.000
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911		66.500	-956.500	-890.000		-890.000
	12. Ostale promjene	912						
	13. Stanje na dan 31. 12. 20 . godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	7.890.000	224.955	1.517.834	9.632.789		9.632.789
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914						
	15. Efekti ispravki grešaka	915						
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20 . godine (913 ± 914 ± 915)	916	7.890.000	224.955	1.517.834	9.632.789		9.632.789
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917			2.021.743	2.021.743		2.021.743
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918						
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919			2.021.743	2.021.743		2.021.743
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	1.040.000			1.040.000		1.040.000
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921						
	22. Objavljene dividende	922			392.000	392.000		392.000
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923		75.684	-1.115.684	-1.040.000		-1.040.000

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	24. Ostale promjene	924						
	25. Stanje na dan 31. 12. 2020 godine (916 ± 919 ± 920 - 921 -922 ± 923 ± 924)	925	8.930.000	300.639	2.031.893	11.262.532		11.262.532

Lice sa licencom
Jovo Šarčević

Lice ovlašteno za zastupanje:
Bojan Burazor

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

1.1 Opšte

Naziv:	„Premium osiguranje“ a.d.
Sjedište:	Banja Luka
Adresa:	Ul. Mladena Stojanovića 111
Rješenje o upisu u sudski registar:	057-0-Reg-18-001092, Okružni privredni sud u Banjaluci
Registarski broj:	57-02-0002-18
Tel./faks:	051/498-000
E-mail:	info@premiumosiguranje.com
Web sajt:	www.premiumosiguranje.com
Matični br.:	11169465
Šifra djelatnosti:	65.12
JIB:	4404327520006
PIB:	-
Osnovna djelatnost:	ostalo osiguranje
Direktor:	Bojan Burazor

Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka je osnovano sa 2.500.000 KM osnovnog kapitala čime je ispunilo kapitalne zahtjeve za dobijanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, vazduhoplove i brodove, osiguranja od opšte građanske odgovornosti, osiguranja kredita i garancijska osiguranja, a koja su definisana članom 49. Zakona o društvima za osiguranje.

Društvo je počelo sa radom 27.08.2018. godine uspostavljajući organe u samom Društvu.

Akcijski kapital društva sastoji se od osnivačkog kapitala u iznosu od 2.500.000 KM, iznosa od 250.000 KM po osnovu II emisije akcija, 450.000 KM po osnovu III emisije, 697.300 KM po osnovu IV emisije, 1.200.000 KM po osnovu V zatvorene emisije, 902.700 KM po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital u skladu s odlukom Skupštine akcionara broj 05-140-25/22, 1.000.000 KM po osnovu VII emisije akcija – pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u skladu s odlukom broj 05-45-25/23, 890.000 KM po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital prema odluci Skupštine akcionara broj 03-183-25/24, te 1.040.000 KM po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital u skladu s odlukom broj 06-82-25/25.

1.2 Razvrstavanje pravnog lica

Društvo je, u skladu s odredbama člana 5. tačka 8. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, razvrstano u kategoriju velikih pravnih lica.

1.3 Organi upravljanja

1. Skupština akcionara
2. Upravni odbor
3. Direktor

1.4 Vlasnička struktura društva

Vlasnička struktura društva na dan 31.12.2025. godine

Rb.	Ime i Prezime	Iznos	Procenat učešća u kapitalu
1	Saša Vučenović	985.900	11,040314%
2	Zoran Bajić	665.000	7,446809%
3	Aleksandar Todorović	607.700	6,805151%
4	Miodrag Čoprka	589.600	6,602464%
5	Čedomir Babić	518.200	5,802912%
6	Milan Božić	354.600	3,970885%
7	Bojan Burazor	352.200	3,944009%
8	Jelenko Lolić	350.000	3,919373%
9	Duško Topić	247.500	2,771557%
10	Boris Srdić	245.100	2,744681%
11	Siniša Srdić	236.300	2,646137%
12	Momčilo Zeljković	201.700	2,258679%
13	Stojan Mijatović	186.000	2,082867%
14	Igor Mišić	177.700	1,989922%
15	Codaxy doo Banja Luka	170.300	1,907055%
16	Dragan Stanar	157.500	1,763718%
17	Zoran Stanković	154.600	1,731243%
18	Stevan Brkic	154.600	1,731243%
19	Marko Petraković	154.600	1,731243%
20	Dino Dedić	154.600	1,731243%
21	Daliborka Kerezovic	154.600	1,731243%
22	Bratoljub Radulović	127.300	1,425532%
23	Jovo Šarčević	116.000	1,298992%
24	Darko Tomaš	111.300	1,246361%

Rb.	Ime i Prezime	Iznos	Procenat učešća u kapitalu
25	Predrag Buvač	99.600	1,115342%
26	Milan Stojić	93.200	1,043673%
27	Rade Koprivica	82.200	0,920493%
28	Dragiša Mitrović	78.800	0,882419%
29	Boško Čoprka	77.300	0,865622%
30	Goran Maričić	77.300	0,865622%
31	Dragomir Dzenopoljac	77.300	0,865622%
32	Suada Imamović	77.300	0,865622%
33	Adi Imamović	77.300	0,865622%
34	Miloš Svjetlanović	77.300	0,865622%
35	Ivan Petraković	77.300	0,865622%
36	Marija Petraković	77.300	0,865622%
37	Milica Konjević	77.300	0,865622%
38	Milan Prpa	77.300	0,865622%
39	Boban Janković	77.300	0,865622%
40	Dušanka Burazor	77.300	0,865622%
41	Edis Bašić	73.300	0,820829%
42	Jasmin Rahmanović	70.300	0,787234%
43	Dragan Katana	69.600	0,779395%
44	Jaćimović Sanja	63.400	0,709966%
45	Đorđe Topić	60.000	0,671892%
46	Evermont	50.000	0,559910%
47	Codis doo Banja Luka	46.300	0,518477%
48	Jovan Tegeltija	31.500	0,352744%
49	Almir Krivdić	11.300	0,126540%
Ukupno		8.930.000	100,00%

OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I KORIŠĆENJE PROCJENJIVANJA

1.1 Izjava o usaglašenosti

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Društva koji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i drugim računovodstvenim propisima i profesionalnom regulativom koja se primjenjuje u Republici Srpskoj.

1.2 Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Finansijski izvještaji prezentovani su u konvertibilnim markama koja je i funkcionalna valuta. Centralna banka Bosne i Hercegovine sprovodi politiku kursa na principu valutnog odobra prema kojem je konvertibilna marka (BAM) fiksno vezana za evro (EUR) u odnosu 1 BAM = 0,51129 EUR.

1.3 STALNOST POSLOVANJA

Koncept računovodstvenog načela stalnosti poslovanja podrazumijeva da će poslovni entitet nastaviti sa poslovanjem u budućnosti, te da neće značajno smanjiti poslovne aktivnosti, doći do likvidacije ili biti prisiljeno da prekine poslovanje iz bilo kojeg razloga. Poslovanje Društva zasnovano je na načelu stalnosti ukoliko ne postoje dokazi za koje se smatra da će ili bi mogli obustaviti poslovanje u doglednoj budućnosti. Rukovodstvo društva u pogledu načela stalnosti poslovanja, smatra da ne postoje značajni rizici ili događaji koji bi se mogli odraziti na buduće poslovanje na način da se ono mora obustaviti, te da postoji adekvatna osnova s aspekta imovinskog, prinostnog i finansijskog položaja Društva za nesmetani nastavak poslovanja.

1.4 OBRAČUNSKA RAČUNOVODSTVENA OSNOVA

Poslovni događaji se evidentiraju na dan njihovog nastanka u skladu sa obračunskom računovodstvenom osnovom.

1.5 UTICAJ I PRIMJENA NOVIH I REVIDIRANIH MRS/MSFI

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodne standard finansijskog izvještavanja koji su u primjeni tokom sastavljanja finansijskih izvještaja. U skladu sa Zakonom, pravna lica u Republici Srpskoj treba da sastave i prezentuju finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonskim i profesionalnim regulativama, koje podrazumijevaju Međunarodne računovodstvene standarde (IAS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (IFRS), Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

1.6 KORIŠĆENJE PROCJENJIVANJA

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i

pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike su specifični principi, načela, konvencije, pravila i prakse koje je Društvo prihvatilo u pripremi i prikazivanju finansijskih izvještaja u skladu sa MRS/MSFI. Usvojene računovodstvene politike odnose se na priznavanje, ukidanje i priznavanja, mjerenje i procjenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i rashoda Društva.

3.1 NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez fizičkog obilježja. Kao nematerijalna ulaganja priznaju se i podliježu amortizaciji nematerijalna ulaganja koja ispunjavaju uslove propisane MRS 38-nematerijalna ulaganja i imaju korisni vijek trajanja duži od godinu dana.

Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava navedene uslove, priznaje se na teret rashoda perioda u kojem je nastalo.

Početno mjerenje – nematerijalno ulaganje se iskazuje po nabavnoj vrijednosti.

Naknadno mjerenje-nakon početnog priznavanja, nem. ulaganje se iskazuje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke (imparitetne) zbog obezvređenja imovine.

Amortizacija predstavlja alokaciju iznosa za koji se sredstvo amortizuje tokom procijenjenog vijeka upotrebe. Obracun amortizacije nematerijalnih ulaganja vrši se primjenom linearne metode, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. Obračun amortizacije vrši se od početka narednog mjeseca u odnosu na mjesec kada je nematerijalno ulaganje stavljeno u upotrebu. Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vijekom trajanja ne obračunava se amortizacija nego se testiraju na obezvređenje kada postoji naznaka da su nastali faktori koji mogu dovesti do obezvređenja.

3.2 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnina, postrojenja i oprema su materijalna sredstva koja Društvo drži za upotrebu pri pružanju usluga i za koje očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. (MRS 16).

Početno mjerenje nekretnina, postrojenja i oprema vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Elementi nabavne cijene su:

- Faktorna vrijednost uključujući uvozne dažbine i nepovratne poreze umanjeni za trgovačke popuste i rabate i sve pripadajući direktni troškovi dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti za namjeravanu upotrebu.

Naknadno mjerenje nakon početnog priznavanja vrši se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravke vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvređenja.

3.3 ZALIHE

Zalihe su sredstva koja se drže u obliku materijala ili pomoćnih sredstava radi pružanja usluga. Mjere se po nabavnoj vrijednosti. Priznaju se kao rashod kada se stave u upotrebu.

Otpis zaliha inventara čiji je procjenjeni vijek upotrebe do godinu dana vrši se jednokratnim otpisom prilikom njihovog stavljanja u upotrebu.

3.4 NAČIN PROCJENJIVANJA PLASMANA, POTRAŽIVANJA I HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Finansijski plasmani i potraživanja razvrstavaju se u tri kategorije:

- dugoročni finansijski plasmani,
- kratkoročni finansijski plasmani,
- kratkoročna potraživanja.

U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešće u kapitalu povezanih pravnih lica i učešće u kapitalu drugih pravnih lica i dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju. Takođe u okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se dugoročni krediti, zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća i ostali dugoročni plasmani.

Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mjere po njihovoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja poštnu vrijednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se uključuju u početno mjerenje svih finansijskih sredstava, osim finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Za potrebe naknadnog vrednovanja finansijska sredstva nakon početnog vrednovanja klasifikuju se u četiri kategorije:

- finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti, s tim da se promjene fer vrijednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod (priznaju u bilansu uspjeha),
- finansijska sredstva (ulaganja) koja se drže do dospijeća,
- zajmovi (krediti) i potraživanja,
- finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.

Poslije početnog priznavanja, Društvo mjeri finansijska sredstva po njihovoj poštenoj vrijednosti. Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva, kao prihod ili rashod (priznaju u bilansu uspjeha),

Prilikom svakog sastavljanja bilansa stanja na dan 31.12. mora se utvrditi da li postoji gubitak zbog smanjenja vrijednosti finansijskih sredstava, odnosno da li postoje indicije da je neko sredstvo obezvrjeđeno.

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospijeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa.

Kratkoročni finansijski plasmani koji se drže radi trgovanja procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti ili tržišnoj vrijednosti ako je niža. Iskazani iznos sredstava umanjuje se do

njegove procijenjene vrijednosti koja može da se povrati bilo direktno, bilo korišćenjem računa ispravke vrijednosti. Iznos gubitka uključuje se u neto dobitak ili gubitak perioda.

Kratkoročna potraživanja smatraju se potraživanja koja nemaju karakter plasmana. Kao što su potraživanja po osnovu zaključene premije, izvršenih usluga, potraživanja iz specifičnih poslova i druga kratkoročna potraživanja.

Potraživanja se procjenjuju po nominalnoj vrijednosti, umanjene indirektno za iznose vjerovatne nenaplativosti potraživanja, a direktno ako je nemogućnost naplate potraživanja izvjesna i dokumentovana.

Direktan otpis nenaplaćenih potraživanja podrazumjeva da se vrši konačan pojedinačan otpis vrijednosti potraživanja na osnovu vjerodostojnog dokumenta (izgubljen sudski spor, likvidacija dužnika, korekcije po zapisniku o usklađivanju potraživanja koja su u korist dužnika i sl.) na teret rashoda.

Indirektno umanjenje vrijednosti nenaplaćenih potraživanja podrazumjeva ispravku potraživanja na teret rashoda, onda kada je nemoguće predvidjeti koja konkretna potraživanja neće biti naplaćena u trenutku bilansa.

Procjenu nenaplativosti potraživanja vrši rukovodilac računovodstva na osnovu objektivnih informacija proizašlih iz analize zasnovane na iskustvu iz prethodnih obračunskih perioda i važećih podzakonskih akata vezanih za procjenu bilansnih pozicija.

Indirektno umanjenje potraživanja vršit će se metodom procjenjivanja krajnjeg salda računa ispravke vrijednosti potraživanja, koji indirektno koriguje račun potraživanja na procjenjenu fer vrijednost.

Procjena salda ispravke potraživanja procjenjivat će se u skladu sa Pravilnikom Agencije za osiguranje o procjeni bilansnih i vanbilansnih pozicija i Pravilnikom društva.

3.5 NAKNADNO USTANOVLJENE GREŠKE

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa neraspoređene dobiti iz ranijih godina po MRS –8.

Naknadno ustanovljene greške koje nisu materijalno značajne ispravljaju se na teret rashoda odnosno u korist prihoda perioda u kojem su identifikovani.

3.6 GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Gotovinu predstavlja novac na računima i blagajni.

Hartije od vrijednosti koje su neposredno unovčljive i plemeniti metali smatraju se gotovinskim ekvivalentima.

Hartije od vrijednosti procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, a plemeniti metali procjenjuju se po vrijednosti izvedenoj iz cijene plemenitih metala na svjetskom tržištu.

Hartije od vrijednosti, depoziti po viđenju i gotovina u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Obračunate kursne razlike po ovom osnovu knjiže se na teret finansijskih prihoda ili finansijskih rashoda.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed plaćene, odnosno fakturisane troškove i prihode tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturirani a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu, što je u skladu sa načelom uzročnosti prihoda i rashoda. Razgraničavanje troškova vrši se najduže na period od 12 mjeseci.

3.7 KAPITAL

Kapital obuhvata: osnovni kapital, emisionu premiju, dodatni rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve i neraspoređeni dobitak tekuće i prethodnih godina.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala

Kapital i gubitak procjenjuju se u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju, iskazuju se efekti promjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme nematerijalnih ulaganja, učešća u kapitalu u stranoj valuti, hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata, u skladu sa MRS 16, MRS 21, MRS 38, MRS 39 i drugim relevantnim MRS i MSFI.

3.8 DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja se priznaju kada:

- društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja,
- je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza, i
- iznos obaveze može pouzdano da se procijeni.

Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje.

Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih resursa, rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za troškove restrukturiranja, rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih, ostala rezervisanja za vjerovatne troškove.

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Dugoročna rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a ukida ih u momentu nastanka troškova koji terete rezervisanja. Neiskorištena dugoročna rezervisanja za pokriće troškova ukidaju se u korist ostalih prihoda.

Rezervisanje se ispituje na dan 31.12. i koriguje tako da odražava najbolju sadašnju procjenu. Ako više nije vjerovatno da će odlivi resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze, rezervisanje se ukida.

3.9 OBAVEZE

Pod obavezom se podrazumjeva sadašnja obaveza društva koja proističe iz prošlih događaja, čije će izmirenje rezultirati odlivom resursa koji stvaraju ekonomske koristi.

Sve obaveze Društva obuhvataju: dugoročne obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima, dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima, kratkoročni krediti i ostale kratkoročne finansijske obaveze) i kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja).

Podjela obaveza na dugoročne i kratkoročne izvršena je u zavisnosti da li obaveza dopijeva za plaćanje do jedne godine ili preko jedne godine od dana činidbe (nastanka), odnosno od godišnjeg obračuna.

Obaveze se procjenjuju u visini nominalne vrijednosti proistekle iz odgovarajuće poslovne ili finansijske transakcije, odnosno u visini očekivane isplate po tom osnovu, ako je ona viša. Zastarjele obaveze se ukidaju (otpisuju) u korist prihoda od smanjenja obaveza.

Povećanje obaveze može nastati po osnovu kamata ako je ugovorom predviđeno da se kamate pripisuju obavezima. U tom slučaju kamata dijeli sudbinu obaveze po kojoj je obračunata, u pogledu roka dospjeća i načina naplate.

Obaveze koje se iskazuju u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute koji važi na dan bilansa.

Na kraju obračunskog perioda, prilikom sastavljanja godišnjeg obračuna, treba utvrditi iznos dospjelih a neplaćenih dugoročnih obaveza i preknjižiti ih sa računa dugoročnih obaveza na račun kratkoročnih obaveza.

3.10 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed plaćene ili obračunate prihode koji se odnose na budući period (prenosne premije i sl.), kratkoročna rezervisanja (rezervisane štete), obračunate troškove koji nisu fakturirani i ostala razgraničenja za koja se ukaže potreba.

Smisao pasivnih vremenskih razgraničenja je u tome:

- da se u troškove perioda uključe stvarno nastali troškovi perioda za koji nije primljena knjigovodstvena isprava ili za koji nije dospjela obaveza plaćanja,
- da se unaprijed obračunati ili naplaćeni prihodi koji se odnose na naredni period ne iskaže kao prihod tekućeg perioda, već da se preko pasivnih vremenskih razgraničenja prenesu u naredni period.

3.11 TEHNIČKE REZERVE

Tehničke rezerve se utvrđuju za pokriće obaveza iz ugovora o osiguranju. Opšta pravila o načinu utvrđivanja tehničkih rezervi koriste princip po kojem iznos rezerve mora biti dovoljan da omogući da se ispune obaveze, u onoj mjeri u kojoj je to moguće predvidjeti, kada su u pitanju ugovori o osiguranju, u skladu sa MSFI 4 i nacionalnim zakonodavstvom. Rezerve za prenosne premije se izračunavaju za sve vrste osiguranja, primjenom metode „pro rata temporis“, na osnovu premije fakturirane u posmatranom periodu. Obračun prenosne premije vrši se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama.

Prenosna premija formira se i obračunava za one vrste osiguranja kod kojih osiguravajuće pokriće traje i poslije isteka obračunskog perioda, i predstavlja dio premije koji se koristi za pokriće obaveza iz osiguranja koje nastaju u narednom obračunskom periodu.

Prenosna premija obračunava se na dan bilansa stanja. Obračun prenosne premije vrši se pojedinačno za svaki ugovor, a osnovica za obračun predstavlja ukupna premija osiguranja utvrđena ugovorom o osiguranju. Prenosna premija u samoprdržaju računa se kao zbir prenosne premije osiguranja sopstvenog portfelja i prenosne premije primljenih saosiguranja, umanjen za prenosnu premiju prenijetu u saosiguranje i reosiguranje. Rezervisane štete predstavljaju ukupan iznos obaveze koje su, prema razboritoj procjeni napravljenoj na osnovu objektivnih faktora, potrebne da se izvrši plaćanje šteta ostvarenih na dan bilansa stanja, kao i pripadajući troškovi likvidacije.

Rezervisane štete procjenjuju se na osnovu Pravilnika o tehničkim rezervama, uzimajući u obzir sve buduće troškove koji se mogu predvidjeti na osnovu iskustvenih i očekivanih podataka.

Rezervisane štete sastoje se od rezervi za nastale prijavljene a neriješene štete i rezervi za nastale neprijavljene štete.

Rezerve za nastale prijavljene a neriješene štete do kraja tekućeg obračunskog perioda obračunava se na osnovu pojedinačne procjene svake štete.

Rezervacija šteta se vrši u bruto iznosu, uzimajući u obzir direktne i indirektne troškove. Rezervisane štete koje se prikazuju u bilansu stanja rezultat su složene višefazne stručne procjene, koja počinje sa prijavom štete, koja se konačno komisijski procjenjuje na osnovu obaveza iz ugovora o osiguranju, nalaza i mišljenja vještaka, procjenitelja, aktuara i drugih stručnjaka, u skladu sa osiguravajućom i sudskom praksom, sa ciljem utvrđivanja konačnog iznosa obaveze.

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljene štete radi se metodom kvote šteta/

Ukupan iznos rezervisanih šteta, po vrstama osiguranja, dobije se množenjem zbir iznosa nastalih prijavljenih a neriješenih šteta i nastalih neprijavljenih šteta sa koeficijentom troškova. Koeficijent troškova po vrstama osiguranja utvrđuje se na osnovu knjigovodstvenih podataka o troškovima za period prethodne kalendarske godine. Minimalan iznos indirektne troškove obrade šteta u rezervi je 0,5% od zbir rezervi za nastale prijavljene, nastale neprijavljene štete i direktnih troškova obrade šteta u rezervi za štete.

Rezervisane štete u samopridržaju izračunavaju se kao zbir rezervisanih šteta sopstvenog portfelja osiguranja i rezervi šteta primljenih u saosiguranje, umanjen za zbir rezervisanih šteta prenijetih u saosiguranje i reosiguranje.

Rezerve za kolebanje šteta (izravnanje rizika) formiraju se za sve vrste neživotnih osiguranja i predstavljaju dugoročna rezervisanja. Ove rezerve se ne formiraju za štete koje su već nastale, već se njima nivelišu buduća odstupanja od prosječnih rezultata. S obzirom da rezerve ne predstavljaju jasnu obavezu iz ugovora o osiguranju, nisu predviđene po MSFI 4.

Rezervisane za kolebanje šteta procjenjuju se na osnovu Pravilnika o tehničkim rezervama. Rezerve se obrazuju na osnovu standardnog odstupanja kvote šteta obračunskog perioda od prosječne kvote šteta u obračunskom periodu. Osnovica za obračun rezervi za kolebanje šteta je mjerodavna premija u obračunskom periodu, na osnovu koje se računa gornja granica za rezerve za kolebanje šteta.

3.12 PRIHODI

Prihod je definisan kao bruto priliv ekonomskih koristi u toku perioda, koje proizilaze iz redovnih aktivnosti preduzeća, koje dovode do povećanja vlasničkog kapitala, osim onih povećanja koja se odnose na doprinos učesnika u vlasničkom kapitalu.

Prihod se mjeri po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja. Najčešće je naknada u obliku gotovine ili gotovinskih ekvivalenata iznos prihoda jednak je iznosu gotovine ili gotovinskih ekvivalenata koji su primljeni ili se realno očekuje da će biti primljeni (izvjesna potraživanja).

Prihodi obuhvataju redovne prihode i dobitke.

Redovni prihodi pružanjem usluga iz registrovane djelatnosti su usluge neživotnih osiguranja i to:

- Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila

- Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
- Osiguranje kredita
- Osiguranje garancija
- Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka

Poslovi osiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju imovine i lica, kao i poslovi u sprovođenju mjera za sprečavanje i smanjenje rizika koji ugrožavaju osiguranje imovine i lica, te drugi poslovi osiguranja.

Drugi poslovi osiguranja su posredovanje u ugovaranju osiguranja, zastupanje u osiguranju, snimanje rizika, snimanje i procjena šteta, prodaja oštećenih stvari, pružanje pravne pomoći i drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima osiguranja.

Prihod od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se izračunava da se obezbijedi obuhvatanje dijela fakturiranih premija koje se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija obračunava se metodom "pro rata temporis" na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja

Korištenjem sredstava ostvaruje se prihod u obliku:

- kamate za korišćenje gotovine srazmjerno vremenu korišćenja,
- naknada za korišćenje dugoročnih sredstava.

Prihod od kamata može se ostvariti po osnovu:

- kamata na kratkoročne i dugoročne kredite,
- ugovorenih kamata na odgođeno plaćanje,
- zatezних kamata za potraživanja koja nisu plaćena u roku,
- kamata sadržanih u mjenici,
- kamata na oročene depozite i depozite po viđenju,
- kamata po ostalim finansijskim plasmanima i potraživanjima.

Prihod od kamate utvrđuje se na osnovu knjigovodstvene isprave, odnosno obračuna kamata.

Kada se pojavi neizvjesnost u vezi naplativosti već priznatog prihoda, nenaplativi iznos priznaje se kao rashod, a ne kao ispravka izvorno priznatog iznosa prihoda.

3.13 RASHODI

Definicija rashoda podrazumijeva rashode koji proističu iz redovnih aktivnosti društva kao i gubitke koji čine smanjenje ekonomskih koristi, ali ne potiču iz redovne aktivnosti društva.

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunski period u obliku odliva ili iscrpljenja sredstava ili stvaranje obaveza, što ima za posljedicu smanjenje kapitala, ali ne ono smanjenje u vezi sa raspodjelom kapitala vlasnicima.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda, ali ne moraju nastati u toku redovnih aktivnosti. Gubici predstavljaju umanjene ekonomskih koristi i kao takvi nisu po prirodi drugačiji od ostalih rashoda.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada nastaje smanjenje budućih ekonomskih koristi, koje se odnose na smanjenje imovine ili povećanje obaveza i može pouzdano da se izmjeri, što znači da se priznavanje rashoda dešava istovremeno sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja imovine.

Rashode možemo podijeliti na: poslovne rashode, finansijske rashode i ostale rashode.

Poslovni rashodi uključuju troškovi pribave i administrativni troškovi. Ove troškove čine: troškovi provizije zastupnika, troškovi materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada zaposlenih i naknada zaposlenih, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, troškovi poreza i doprinosa nezavisno od rezultata.

Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja troškovi pribave se razgraničavaju srazmjerno učešću režijskog dodatka u prenosnoj premiji.

Troškovi pribave koji se razgraničavaju su:

- Troškovi provizije za zaključene ugovore osiguranja,
- Troškovi plata i drugih primanja zaposlenih na prodaji osiguranja i
- Ostali direktni troškovi vezani za pribavu osiguranja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RS i MRS.

Finansijski rashodi čine rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule, rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima, rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja sredstava i ostali finansijski rashodi.

Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme, gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih hartija od vrijednosti, manjkovi, rashodi efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

Rashode po osnovu obezvrjeđenja imovine obuhvata rashod po osnovu obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, opreme stalne imovine namjenjene prodaji, rashod po osnovu revalorizacije nematerijalnih sredstava, nekretnina i opreme i ostali rashodi po osnovu obezvrjeđenja i revalorizacije.

3.14 POREZ NA DOBITAK

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koji predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda saglasno Zakonu o porezu na dobit.

NAPOMENE UZ BILANS STANJA

4.1 STALNA IMOVINA (AOP 001)

Stalnu imovinu Društva čine: nematerijalna ulaganja, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicione nekretnine, ostala osnovna sredstva; avansi i nekretnine, postrojenja, oprema u pripremi i dugoročni finansijski plasmani. Podaci o nabavnoj, otpisanoj i sadašnjoj vrijednosti stalne imovine na dan 31.12.2025. godine dati su u sljedećem tabelarnom pregledu:

Red. broj	O p i s	Vrijednost u KM		
		nabavna	otpisana	sadašnja
I	Nematerijalna ulaganja	165.627	101.821	63.806
1.	Ulaganja u razvoj	0	0	0
2.	Goodwill	0	0	0
3.	Koncesije, patenti i licence	0	0	0
4.	Ostala nematerijalna ulaganja	165.627	101.821	63.806
II	Nekretnine, postrojenja, oprema	6.941.885	2.078.632	4.863.253
1.	Zemljište	0	0	0
2.	Građevinski objekti	165.657	11.551	154.106
3.	Postrojenja i oprema	1.550.424	744.542	805.882
4.	Avansi i nekretnine, postrojenja,		0	0
III	Investiciona nekretnine	5.225.804	-1.322.539	3.903.265
1.	Investicione nekretnine - Zemljište	294.855	0	294.855
2.	Investicione nekretnine - Građevinski objekti	1.889.941	0	1.889.941
3.	Ostala osnovna sredstva	3.041.008	-1.322.539	1.878.469
IV	Dugoročni finansijski plasmani	5.285.585	0	5.285.585
1.	Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	508.541	0	508.541
2.	Učešće u kapitalu drugih pravnih	762.471		762.471
3.	Dugoročni fin.pla. povezanom prav.licu	0	0	0
4.	Dugoročni fin. plasmani u zemlji	197.280		197.280
5.	Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	2.933.745	0,00	2.933.745
6.	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	0
7.	Ostali dugoročni finansijski plasmani	883.548		883.548
V	Stalna imovina – ukupno	12.393.097	2.180.453	10.212.644

Vrijednost stalne imovine koja je iskazana na odgovarajućim pozicijama Bilansa stanja odgovara vrijednosti iskazanoj u knjigovodstvenoj evidenciji, odnosno vrijednosti stalne imovine iskazane u dnevniku osnovnih sredstava, na dan 31.12.2025. godine.

Stalna imovina je, u momentu nabavke, vrednovana po nabavnoj cijeni. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, postrojenja i oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije).

4.2 NEMATERIJALNA ULAGANJA (AOP 002)

Ukupna neto vrijednost nematerijalnih ulaganja iskazana u Bilansu stanja sastoji se od softvera koja se koristi za obavljanje osnovne djelatnosti Društva.

	Ulaganja u razvoj	Konce., patenti, licence i ostalo	Goodwill	Ostala nematerijalna ulaganja	Avansi i nem. ulaganja u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost:						
Stanje na početku godine	0	0	0	132.109	0	132.109
Povećanja:						
Nove nabavke	0	0	0	33.517	0	33.517

	Ulaganja u razvoj	Konce., patenti, licence i ostalo	Goodwill	Ostala nematerijalna ulaganja	Avansi i nem. ulaganja u pripremi	Ukupno
Procjena i revalorizacija	0	0	0	0	0	0
Smanjenja:						
Rashod, prodaja i drugo	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan 31.12.2025.	0	0	0	165.626	0	165.626
Kumulirana ispravka:						
Stanje na početku godine	0	0	0	84.496	0	84.496
Povećanja:						
Amortizacija	0	0	0	17.325	0	17.325
Nabavka/procjena	0	0	0	0	0	0
Smanjenja:						
Kumulirana ispravka i otuđenja	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan 31.12.2025.	0	0	0	101.821	0	101.821
Neto sadašnja vrijednost						
01.01.2025. godine	0	0	0	47.613	0	47.613
31.12.2025. godine	0	0	0	63.805	0	63.805

4.3 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA (AOP 008)

Ukupna neto vrijednost nekretnine, investicione nekretnine, postrojenja i opreme iskazana u Bilansu stanja sastoji se od opreme koja se koristi za obavljanje osnovne djelatnosti Društva.

	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Ostala osnovna sredstva	Avansi i osnovna sredstva u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost:						
Stanje na početku godine	165.657	1.323.459	1.798.516	2.790.607	0	6.078.239
Povećanja:						
Nove nabavke	0	296.764	364.319	946.755	0	1.607.838
Smanjenja:						
Rashod, prodaja i drugo		69.800		696.354		766.154
Aktivirana osn. sreds.						
Stanje na dan 31.12.2025.	165.657	1.550.423	2.184.797	3.041.008	0	6.941.885
Kumulirana ispravka vrijednosti						

	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Ostala osnovna sredstva	Avansi i osnovna sredstva u pripremi	Ukupno
Stanje na početku godine	9.397	600.568	0	912.382	0	1.522.347
Povećanja:						
Amortizacija	2.154	180.374	0	627.554	0	810.082
Smanjenja:						
Kumulirana ispravka u otuđenju		36.401				36.401
Ostalo/korekcija				217.397		217.397
Stanje na dan 31.12.2025.	11.550	744.541	0	1.322.539	0	2.078.630
Neto sadašnja vrijednost						0
01.01.2025. godine	156.260	722.892	1.798.516	1.878.225	0	4.555.893
31.12.2025. godine	154.107	805.882	2.184.797	1.718.469	0	4.863.255

4.4 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (AOP 016)

	Učešće u kapitalu povezanih prav. lica	Učešće u kapitalu drugih prav. lica	Dugoročni plasmani prav. lica	Dugor. finans. plasmani u zemlji	Fin. sr. koja se drže do roka dospijeća	Ostali dugoročni fin. plasmani	Ukupno
BRUTO STANJE							
Bruto stanje na početku godine	508.541	742.317	280.000	233.922	2.933.745	1.233.004	5.931.529
Bruto stanje na 31.12.2025. godine	508.541	742.317	0	197.280	2.933.745	883.548	5.265.431
Ispravka vrijednosti na početku godine	0	134.524	0	0	0	0	134.524
Ispravka vrijednosti na 31.12.2025. godine	0	20.153	0	0	0	0	20.153
NETO STANJE							0
01.01.2025. godine	508.541	876.842	280.000	233.922	2.933.745	1.233.004	6.066.054
31.12.2025. godine	508.541	762.470	0	197.280	2.933.745	883.548	5.285.584

Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica je po osnovu vlasništva u "Premium Finance" a.d. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica odnosi se na učešća u Telekom Srpske a.d. Banja Luka. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća predstavljaju obveznice Republike Srpske koje Društvo planira da drži do roka dospijeća. Ostale dugoročne finansijske plasmane čine sredstva namjenski oročena u bankama, sredstva Rezervnog fonda Biroa zelene karte u BiH i Fonda za naknadu šteta Biroa zelene karte u BiH.

4.5 FINANSIJSKA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU (AOP)

RB	HOV	Oznaka Hartije	Datum obračuna	Količina	Cijena	Nabavna Vrijednost	Vrijednost KM
1	GRAD BANJA LUKA - obveznice 3. emisija	BLKI-O-C	31.12.2025	1.900	60,3618	201.335,55	114.687,46
2	MKD Credis a.d. Banja Luka - 9. emisija	CRRF-O-I	31.12.2025		0,0000	4.797,17	
3	MKD Credis a.d. Banja Luka - 10. emisija	CRRF-O-J	31.12.2025	5	333,3333	2.535,30	1.666,67
4	NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA - ESG OBVEZNICE	PIBB-O-B	31.12.2025	2.000	100,0000	200.200,00	200.000,00
5	Obveznice RS-mat. i nemat. rat. šteta 7	RSRS-O-G	31.12.2025		0,0000	14.982,61	
6	Obveznice RS-mat. i nemat. rat. šteta 8	RSRS-O-H	31.12.2025	7.778	0,0997	5.692,20	775,16
7	Obveznice RS-mat. i nemat. rat. šteta 9	RSRS-O-I	31.12.2025	27.762	0,1938	22.978,54	5.381,39
8	Obveznice RS-mat. i nemat. rat. šteta 10	RSRS-O-J	31.12.2025	28.500	0,2903	25.630,42	8.272,13
9	Obveznice RS-mat. i nemat. rat. šteta 11	RSRS-O-K	31.12.2025	105.120	0,3877	93.365,34	40.752,92
10	Obveznice RS-mat. i nemat. rat. šteta 12	RSRS-O-L	31.12.2025	354.657	0,5910	322.840,89	209.602,29
11	Obveznice RS-mat. i nemat. rat. šteta 13	RSRS-O-M	31.12.2025	160.000	0,6720	152.610,08	107.520,00
12	REPUBLIKA SRPSKA 5% 26/08/27	RSBD-O31	31.12.2025	1.000	1103,5000	1.001.000,00	1.103.500,00
13	REPUBLIKA SRPSKA 5% 16/09/29	RSBD-O32	31.12.2025	700	1000,0000	700.700,00	700.000,00
14	REPUBLIKA SRPSKA 6% 16/12/32	RSBD-O34	31.12.2025	500	1000,0000	500.500,00	500.000,00
15	REPUBLIKA SRPSKA 5% 23/12/27	RSBD-O35	31.12.2025	550	1030,0000	538.768,23	566.500,00
16	REPUBLIKA SRPSKA 5,50% 30/03/28	RSBD-O37	31.12.2025	200	1110,0000	197.597,40	222.000,00
17	Republika Srpska 5,8% 05/05/28	RSBD-O38	31.12.2025	175	1100,0000	175.175,00	192.500,00
18	REPUBLIKA SRPSKA 6,10% 22/06/28	RSBD-O39	31.12.2025	815	816,0000	813.086,78	665.040,00
19	REPUBLIKA SRPSKA 6% 27/09/28	RSBD-O44	31.12.2025	1.000	600,0000	1.001.000,00	600.000,00
20	REPUBLIKA SRPSKA 5,8% 13/12/28	RSBD-O45	31.12.2025	750	1150,0000	741.065,33	862.500,00
21	REPUBLIKA SRPSKA 6 % 09/02/29	RSBD-O46	31.12.2025	15	1015,9000	15.608,19	15.238,50
22	REPUBLIKA SRPSKA 6% 22/08/29	RSBD-O49	31.12.2025	2.000	1089,4000	2.017.215,20	2.178.800,00
23	Republika Srpska 6 % 05/09/29	RSBD-O50	31.12.2025	1.000	1090,0000	1.001.000,00	1.090.000,00
24	Republika Srpska 6% 25/09/29	RSBD-O51	31.12.2025	1.000	1130,0000	1.001.000,00	1.130.000,00
25	Republika Srpska 6 % 02/10/29	RSBD-O52	31.12.2025	700	1150,0000	700.700,00	805.000,00
26	Republika Srpska 5,5 % 05/02/30	RSBD-O54	31.12.2025	300	1080,0000	300.300,00	324.000,00
27	Republika Srpska 5,25 % 07/05/30	RSBD-O56	31.12.2025	500	989,1000	495.044,55	494.550,00
28	Republika Srpska 5,5 % 05/06/30	RSBD-O58	31.12.2025	1.500	1000,0000	1.516.135,10	1.500.000,00
29	Republika Srpska 5,5 % 07/08/30	RSBD-O59	31.12.2025	2.000	1060,0000	2.002.000,00	2.120.000,00
30	Republika Srpska 5,5 % 05/09/30	RSBD-O60	31.12.2025	1.500	1000,0000	1.501.500,00	1.500.000,00
31	Republika Srpska 5,5 % 31/10/30	RSBD-O61	31.12.2025	750	1000,0000	750.750,00	750.000,00
32	Republika Srpska 5,5 % 04/12/30	RSBD-O62	31.12.2025	500	1000,0000	500.500,00	500.000,00
33	MKD Taurus d.o.o. Banja Luka - 4. emisija	TRRF-O-D	31.12.2025	200	308,9047	200.200,00	61.780,94
34	MKD Taurus d.o.o. Banja Luka - 6. emisija	TRRF-O-F	31.12.2025	150	598,6687	150.150,00	89.800,30
35	MKD Taurus d.o.o. Banja Luka - 7. emisija	TRRF-O-G	31.12.2025	150	736,7465	150.150,00	110.511,97
36	MKD Taurus d.o.o. Banja Luka - 8. emisija	TRRF-O-H	31.12.2025	50	870,4780	50.050,00	43.523,90
37	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	31.12.2025	762.471	1,0000	745.466,17	762.471,00
Ukupno:						19.813.630,05	19.576.374,62
Vrijednost portfelja sa pripadajućom kamatom na 31.12.2025.ripadajućom kamatom na 31.12.2025.							19.929.989,40

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se odnose na obveznice i akcije koje je društvo kupilo na berzi.

4.6 TEKUĆA IMOVINA (AOP 027)

4.6.1 Zalihe, dati avansi (AOP 030-035)

	Stanje u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.
1. Zalihe materijala	0	0
2. Dati avansi	7.547	10.477
3. ukupno (1 do 2)	7.547	10.477

Dati avansi na dan bilansiranja iznose 7.547 KM i odnose se na avanse date u svrhu poslovnih aktivnosti Društva.

4.6.2 Kratkoročna potraživanja i plasmani (AOP 033)

- Kratkoročna potraživanja

OPIS	Premija neživotnih osiguranja	Potr. osnovu učešća naknadi u zemlji	po šteta u zemlji	Ostali kupci u zemlji	Potr. iz specifič. poslova	Druga kratk. potraživ.	Ukupno
BRUTO STANJE							
Bruto stanje na početku godine	1.715.478	0		5.828	212.629	339.670	2.273.605
Bruto stanje na dan 31.12.2025.	2.218.647	0		5.434	291.255	476.311	2.991.647
Ispravka vrijednosti na početku godine	138.157	0		0	0	0	138.157
Ispravka vrijednosti na dan 31.12.2025.	221.133	0		0	256.538	0	477.671
NETO STANJE							
01.01.2025. godine	1.577.321	0		5.828	212.629	339.670	2.135.448
31.12.2025. godine	1.997.514	0		5.434	34.717	476.311	2.513.976

- Kratkorični plasmani (AOP 045)

Opis	Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	Otkupljene sopstvene akcije	Ukupno
BRUTO STANJE				
Bruto stanje na početku godine	68.597	12.338.624	0	12.407.221
Bruto stanje na dan 31.12.2025.	24.306	17.868.998	1.261.346	19.154.650

Opis	Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	Otkupljene sopstvene akcije	Ukupno
Ispravka vrijednosti na početku godine	0	705.537	0	705.537
Ispravka vrijednosti na dan 31.12.2025.	0	944.905	0	944.905
NETO STANJE				0
01.01.2025. godine	68.597	13.044.161	0	13.112.758
31.12.2025. godine	24.306	18.813.903	1.261.346	20.099.555

4.6.3 Gotovinski ekvivalenti i gotovina (AOP 055)

OPIS	Stanje na dan 31.12.2025.	Stanje na dan 31.12.2024.
Žiro - računi	1.241.371	1.005.202
Blagajna	0	189
Devizni računi	24.015	10.898
Gotovinski ekvivalenti i gotovina - ukupno	1.265.386	1.016.289

Iznos iskazan na bilansnoj poziciji „Gotovinski ekvivalenti i gotovina“ identičan je iznosu iskazanom u računovodstvenoj evidenciji, sa stanjem na dan 31.12.2025. godine.

4.6.4 Aktivna vremenska razgraničenja (AOP 059)

OPIS	Iznos u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.
1. Unaprijed plaćena zakupnina	14.597	10.297
2. Unaprijed plaćeni troškovi reklame i prop. do 1. g.	0	57.512
3. Ostali unaprijed plaćeni troškovi	0	123.823
4. Razgraničeni troškovi pribave osiguranja do 1 godine	3.863.271	3.801.505
5. Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravača i reosiguravača	251.262	94.286
6. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	218.803	151.737
Aktivna vremenska razgraničenja - ukupno	4.347.933	4.239.160

Razgraničeni troškovi pribave na dan 31.12.2025. godine iznose 3.863.271 KM i cjelokupno se odnose na razgraničene troškove bruto plata zaposlenih koji rade direktno na pribavi osiguranje I razgraničene troškove provizija osiguranja.

4.7 KAPITAL (AOP 101)

OPIS	Iznos u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.

1. Akcijski kapital	8.930.000	7.890.000
2. Ostale rezerve iz dobitka	300.639	224.955
3. Nerealizovani dobiti finans. sredstava raspolož. za prodaju	0	0
4. Nerealizovani gubici finans. sredstava raspolož. za prodaju	0	0
5. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	10.150	4.151
6. Dobitak/Gubitak tekuće godine	2.021.743	1.513.683
Ukupno:	11.262.532	9.632.789

Akcijski kapital društva sastoji se od osnivačkog kapitala u iznosu od 2.500.000 KM, iznosa od 250.000 KM po osnovu II emisije akcija, 450.000 KM po osnovu III emisije, 697.300 KM po osnovu IV emisije, 1.200.000 KM po osnovu V zatvorene emisije, 902.700 KM po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital u skladu s odlukom Skupštine akcionara broj 05-140-25/22, 1.000.000 KM po osnovu VII emisije akcija – pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u skladu s odlukom broj 05-45-25/23, 890.000 KM po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital prema odluci Skupštine akcionara broj 03-183-25/24, te 1.040.000 KM po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital u skladu s odlukom broj 06-82-25/25. Dobitak tekućeg perioda iznosi 2.021.743 KM.

4.8 DUGOROČNE OBAVEZE (AOP 136)

Dugoročne obaveze u iznosu od 1.746.633 odnose se na dugoročne obaveze po finansijskom lizingu.

4.9 KRATKOROČNE OBAVEZE (AOP 146)

Rb.	Opis	31.12.2025.	31.12.2024.
		Iznos u KM	Iznos u KM
1.	Dio dugoročnih obaveza koji dospijeva u periodu od godinu dana	0	2.105
2.	Obaveze za premiju i specifične obaveze	0	4.186
3.	Obaveze po osnovu zarada i naknada zar.	222.714	200.627
4.	Druge obaveze iz poslovanja	115.550	150.067
5.	Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	87.245	68.802
6.	Obaveze za porez iz rezultata	94.086	64.851
7.	Pasivna vremenska razgraničenja	24.918.282	19.172.334
	Kratkoročne obaveze - ukupno	25.437.876	19.662.972

4.9.1 Pasivna vremenska razgraničenja (AOP 166)

	31.12.2025.	31.12.2024.
	Iznos u KM	Iznos u KM
Prenosne premije neživotnih osiguranja	19.863.706	16.084.902

Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	0	0
Rezervisane štete neživotnih osiguranja	5.054.576	3.087.432
Ukupno	24.918.282	19.172.334

4.9.2 Prenosna premija neživotnih osiguranja (AOP 168)

Društvo ima Pravilnik o formiranju i načinu obračunavanja prenosnih premija, koji je usvojio Upravni odbor Društva 27.08.2018 godine, a uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje ovlaštenog aktuara Društva. Za sve vrste osiguranja Društvo je obračunalo prenosnu premiju primjenom softvera za obračun prenosne premije po metodu *Pro Rata Temporis*.

NAPOMENE UZ BILANS USPJEHA

5.1 POSLOVNI PRIHODI (AOP 201)

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.
Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja	32.740.041	24.469.968
Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja	1.751	23.233
Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	738.902	352.388
Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	11.387	9.258
Drugi poslovni prihodi	666.208	326.981
Ukupno	34.158.289	25.181.828

Poslovni prihodi su evidentirani u ukupnom iznosu 34.158.289KM, a sastoje se od:

- Prihodi od premije osiguranja, neživotnih osiguranja u iznosu 32.740.041 KM sastoje se od:

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025	31.12.2024
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja pri obavljanju redovnog zanimanja i van njega	265.885	241.663
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja u motornim vozilima i pri obavljanju	418.108	346.697

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025	31.12.2024
posebnih djelatnosti		
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje učenika i studenata od posljedica nesrećnog slučaja	9.118	9.856
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje gostiju, posjetilaca priredbi, izletnika i turista od posljedica nesrećnog slučaja	9.199	7.181
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja	25.099	24.715
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Ostala osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja	2.176.578	731.735
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Dopunsko zdravstveno osiguranje	556.081	75.970
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Putno zdravstveno osiguranje	277.388	234.342
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Kasko osiguranje motornih vozila, na sopstveni pogon	2.498.640	1.484.846
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima	24.922.929	20.490.878
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Ostala osiguranja od odgovornosti pri upotrebi motornih vozila	49.701	26.599
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje robe u kopnenom prevozu	6.052	2.313
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od požara i drugih opasnosti izvan industrije i zanatstva	139.512	99.459
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od požara i drugih opasnosti u industriji i zanatstvu	136.914	44.306
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od zemljotresa	19.265	11.799
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Paketno osiguranje kuće ili stana	72.982	53.784
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje mašina od loma	73.505	12.681
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva	288.540	22.089
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje stakla od loma	8.885	4.440
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji	12.087	7.146
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje životinja	10.061	0
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu prilikom transporta na kopnu	89.169	53.842
Prihod po osnovu premije neživotnih osiguranja Obavezno osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima	978	314
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika morskih, Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja - Obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika morskih, riječnih, jezerskih i kanalskih plovila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima riječnih, jezerskih i kanalskih plovila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima	361	70
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od opšte odgovornosti	21.988	27.216
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje proizvođača od odgovornosti za proizvode	1.144	0

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025	31.12.2024
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od odgovornosti revizijskih društava	4.083	4.218
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od odgovornosti advokata	7.883	6.794
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od odgovornosti društva za posredovanje u osiguranju	849	647
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika	368	0
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od odgovornosti organizatora putovanja	2.940	1.943
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od odgovornosti vještaka	5.158	4.700
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Ostala osiguranja kredita	11.920	33.160
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Ostala osiguranja garancija	3.544	157
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od finansijskih gubitaka zbog prekida rada usljed opasnosti od požara	5.021	499
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje od finansijskog rizika otkaza turističkih putovanja	475	120
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Ostala osiguranja od finansijskih gubitaka	128.353	69.538
Prihodi po osnovu premije neživotnih osiguranja Osiguranje pomoći za vrijeme puta izvan mjesta boravka ili prebivališta	479.278	334.251
Ukupno	32.740.041	24.469.968

- Drugi poslovni prihodi, u iznosu 666.208 KM, odnose se na:

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.
Prihodi po osnovu ugovora o reosiguranju i retrocesiji	34.389	7.842
Prihodi od regresa po osnovu neživotnih osig.	439.427	240.499
Prihodi od zakupnina objekata	48.905	34.200
Prihodi po osnovu izdatih zelenih karti	27.488	27.980
Prihodi po osnovu otkupa šteta	12.179	6.731
Prihodi po osnovu uslužno izvršenog uviđaja, procjene, likvidacije i isplate naknade štete	4.225	0
Prihodi od zavoda	99.595	9.729
UKUPNO:	666.208	326.981

5.2 POSLOVNI RASHODI (AOP 213)

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.
Doprinos za preventivu	5.500	1.040
Doprinos za bezbjednost saobraćaja	0	0
Doprinos Zaštitnom fondu	330.666	183.228

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.
Ostali rashodi za dug.rez. i funkcionalne dop.	58.595	45.553
Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	10.885.490	7.947.507
Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	732.268	479.991
Rezervisanja za štete i udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	2.706.046	1.428.989
Troškovi amortizacije	827.545	670.913
Troškovi materijala, goriva i energije	254.094	291.147
Troškovi provizija	5.773.988	4.283.366
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	5.508.009	5.165.199
Nematerijalni troškovi	1.788.720	1.532.637
Troškovi poreza i doprinosa	134.697	120.982
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	3.096.325	1.853.617
Ostali lični rashodi i naknade	637.586	604.722
Ukupno	32.739.529	24.608.891

5.3 TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA (AOP 236)

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.
Troškovi amortizacije	827.545	670.913
Troškovi materijala, goriva i energije	254.094	291.147
Troškovi provizija	5.773.988	4.283.366
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	5.508.009	5.165.199
Nematerijalni troškovi	1.788.720	1.532.637
Troškovi poreza i doprinosa	134.697	120.982
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	3.096.325	1.853.617
Ostali lični rashodi i naknade	637.586	604.722
Ukupno	18.020.964	9.856.487

U periodu 01.01.-31.12.2025. godine, ostvareni su troškovi sprovođenja osiguranja u iznosu od 18.020.964 KM.

5.4 FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI (AOP 251)

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.
1	2	2
Prihodi od kamata	986.973	746.940

Pozitivne kursne razlike	212	188
Ostali finansijski prihodi	43.814	43.201
Ukupno - Finansijski prihodi	1.030.999	790.329
Rashodi kamata	59.011	56.251
Negativne kursne razlike	343	4
Ostali finansijski rashodi	0	2.317
Ukupno - Finansijski rashodi	59.354	58.572

5.5 OSTALI PRIHODI I RASHODI (AOP 263-268)

U posmatranom periodu ostvaren je gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda u iznosu 365.949 KM pri čemu su ostali prihodi iznosili 129.875 KM, a ostali rashodi 495.824 KM.

5.6 FINANSIJSKI REZULTAT

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2025.	31.12.2024.
1	2	2
Poslovni prihodi	34.158.289	25.181.828
Poslovni rashodi	32.739.529	24.608.891
Poslovni dobitak	1.418.760	572.937
Poslovni gubitak	0	0
Finansijski prihodi	1.030.999	790.329
Finansijski rashodi	59.354	58.572
Dobitak po osnovu finansijskih prihoda i rashoda	971.645	731.757
Gubitak po osnovu finansijskih prihoda i rashoda	0	0
Dobitak redovne aktivnosti	2.390.405	1.304.694
Gubitak redovne aktivnosti	0	0
Ostali prihodi	129.875	99.335
Ostali rashodi	495.824	121.696
Dobitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	0	0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	365.949	22.361
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	288.451	547.815
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	154.750	207.696
Dobitak od usklađivanja vrijednosti imovine	133.701	340.119
Gubitak od usklađivanja vrijednosti imovine	0	0
Ukupni prihodi	35.607.614	26.619.307
Ukupni rashodi	33.449.457	24.996.855
Finansijski rezultat – bruto	2.158.157	1.622.452

Na osnovu prezentovanih podataka o ostvarenom finansijskom rezultatu može se konstatovati da je Društvo, u periodu od 01.01.-31.12.2025. godine, ostvarilo dobitak prije oporezivanja u iznosu 2.158.157 KM.

NAPOMENE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE

6.1 SINTETIZOVAN PREGLED TOKOVA GOTOVINE (AOP 501)

Opis	Iznos u KM
1. Priliv gotovine iz poslovne aktivnosti	38.597.462
2. Odliv gotovine iz poslovne aktivnosti	31.924.083
3. Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti (1 – 2)	6.673.379
4. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	4.273.899
5. Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	9.044.835
6. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (4 – 5)	-4.770.936
7. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0
8. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.653.346
9. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (7 – 8)	-1.653.346
10. Neto priliv gotovine (3 + 6 + 9)	249.097
11. Gotovina na početku godine	1.016.289
12. Gotovina na kraju perioda (10 + 11)	1.265.386

Analizom podataka prezentovanih u prethodnoj tabeli može se zaključiti da Društvo ima pozitivan gotovinski tok.

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

8.1 SINTETIZOVAN PREGLED PROMJENA NA KAPITALU (AOP 901-923)

OPIS	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Neraspoređena dobit (gubitak)	Ukupno (2+3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Stanje na početku godine	7.890.000	0	224.955	1.517.834	9.632.789
Povećanja:					
Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osn. Kapitala	1.040.000	0	0	0	1.040.000
Neto dobitak perioda iskazan u bilansu uspjeh	0	0	0	2.021.743	2.078.046
Smanjenja:					
Objavljene dividende					
Raspodjela dobitka	0	0	0	0	0
Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitaka	0	0	75.684	-1.507.684	-1.432.000

OPIS	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Neraspoređena dobit (gubitak)	Ukupno (2+3+4-5)
Stanje na kraju perioda	8.930.000	0	300.639	2.031.893	11.262.532

POVEZANA PRAVNA LICA

Što se tiče transakcija sa povezanim licima društvo je imalo transakcije sa Premium Finance a.d. Banjaluka po osnovu ugovor o pružanju marketinških i konsultantskih usluga, te po osnovu ugovora o zakupu i ugovora o zajmu.

Takođe sa MKD Credis a.d. Banja Luka društvo ima potpisano više Ugovora o zakupu poslovnog prostora, te Ugovor o zastupanju u osiguranju.

SUDSKI SPOROVI

Društvo na dan 31.12.2025. godine ima pokrenutih 68 parničnih postupaka, kao i 42 izvršna pred nadležnim sudovima u RS/FBIH. Protiv Premium osiguranja pokrenuto je 263 parničnih postupaka, kao i 5 prekršajnih.

DOGAĐAJI NAKON DATUMA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nije bilo materijalno značajnih događaja nakon datuma finansijskih izvještaja koji bi mogli imati uticaja na poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja.

Banja Luka, 20.01.2026. godine

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Jovo Šarčević

Bojan Burazor